
NARROW SWATH TIMELINE GMNNOT41 executed
 continued from day 64 (2008/03/04)
 holding on until orbit 67313, time ~13:00
 (start of ERS-2 unavailability)

Summary of Anomalies:
 station info

BE orbit 67306 EGOI data missing	05-MAR-2008 02:30:36.241 - 05-MAR-2008 02:43:38.965	782.72400 [sec]
MM orbit 67306 EGOI data missing	05-MAR-2008 03:07:33.911 - 05-MAR-2008 03:15:15.614	461.70300 [sec]
MI orbit 67306 EGOI data missing	05-MAR-2008 02:02:41.700 - 05-MAR-2008 02:11:05.478	503.77800 [sec]
BE orbit 67307 EGOI data missing	05-MAR-2008 04:10:23.039 - 05-MAR-2008 04:22:02.090	699.05100 [sec]
MM orbit 67307 EGOI data missing	05-MAR-2008 04:50:34.907 - 05-MAR-2008 04:56:28.247	353.34000 [sec]
MI orbit 67307 EGOI data missing	05-MAR-2008 03:38:58.142 - 05-MAR-2008 03:52:17.730	799.58800 [sec]
MM orbit 67308 EGOI data missing	05-MAR-2008 06:32:30.463 - 05-MAR-2008 06:38:59.870	389.40700 [sec]
MM orbit 67310 EGOI data missing	05-MAR-2008 09:53:39.353 - 05-MAR-2008 10:04:31.588	652.23500 [sec]
MA orbit 67310 EGOI data missing	05-MAR-2008 09:13:33.776 - 05-MAR-2008 09:26:20.587	766.81100 [sec]
MM orbit 67311 EGOI data missing	05-MAR-2008 11:33:44.406 - 05-MAR-2008 11:45:55.363	730.95700 [sec]
MA orbit 67311 EGOI data missing	05-MAR-2008 10:52:48.326 - 05-MAR-2008 11:03:51.094	662.76800 [sec]
MM orbit 67312 EGOI data missing	05-MAR-2008 13:13:35.907 - 05-MAR-2008 13:26:17.558	761.65100 [sec]
MI orbit 67313 EGOI data missing	05-MAR-2008 14:23:33.680 - 05-MAR-2008 14:28:32.864	299.18400 [sec]
SG orbit 67313 EGOI data missing	05-MAR-2008 15:16:20.325 - 05-MAR-2008 15:30:09.956	829.63100 [sec]
BE orbit 67314 EGOI data missing	05-MAR-2008 15:28:18.716 - 05-MAR-2008 15:38:54.294	635.57800 [sec]
MM orbit 67314 EGOI data missing	05-MAR-2008 16:32:32.227 - 05-MAR-2008 16:45:04.935	752.70800 [sec]
MI orbit 67314 EGOI data missing	05-MAR-2008 15:59:05.582 - 05-MAR-2008 16:12:28.678	803.09600 [sec]
SG orbit 67314 EGOI data missing	05-MAR-2008 16:58:57.582 - 05-MAR-2008 17:05:41.349	403.76700 [sec]
MM orbit 67315 EGOI data missing	05-MAR-2008 18:11:41.036 - 05-MAR-2008 18:24:14.617	753.58100 [sec]
MI orbit 67315 EGOI data missing	05-MAR-2008 17:41:07.335 - 05-MAR-2008 17:47:37.791	390.45600 [sec]
MM orbit 67316 EGOI data missing	05-MAR-2008 19:50:54.142 - 05-MAR-2008 20:03:36.376	762.23400 [sec]
MA orbit 67316 EGOI data missing	05-MAR-2008 18:55:53.077 - 05-MAR-2008 19:00:17.535	264.45800 [sec]
MM orbit 67317 EGOI data missing	05-MAR-2008 21:30:34.622 - 05-MAR-2008 21:43:14.579	759.95700 [sec]
MA orbit 67317 EGOI data missing	05-MAR-2008 20:28:47.805 - 05-MAR-2008 20:42:32.299	824.49400 [sec]
HO orbit 67318 EGOI data missing	05-MAR-2008 23:01:58.886 - 05-MAR-2008 23:15:29.542	810.65600 [sec]
MA orbit 67318 EGOI data missing	05-MAR-2008 22:11:22.159 - 05-MAR-2008 22:20:55.028	572.86900 [sec]
SG orbit 67306 EGOI data gap	05-MAR-2008 02:42:17.746 - 05-MAR-2008 02:48:17.654	359.90800 [sec]

GS orbit 67306 EGOI corrupted product 02:05:13.029

instrument info

EGOI

- 1 - complete solar calibration measurements available
- start time 14:07:00.897, orbit 673313,
- (increase of intensity of PMD readouts during available
- solar calibration measurements data:
- 15564 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

 GOME Daily Reports Analysis 05 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>> timeline GMNNOT41 executed as planned, until Orb. 67313, ~13:00

Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	>> pattern not repeated due to execution of timeline GMNNOT4
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK